ފިހުރިސްތު
ސަފުހާ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި އޯޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އިސްލާޙު ކު ރަންޖެހޭ ކަންތައްތަ އް ....... .................. .................. ..... 4
އޯޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އިސްލާޙުކުރަން ލަފާދިންގޮތް ......... .................. ..... 6
މާލީ ބަޔާން
ފައިސާ ލިބުނުގޮ ތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން ......... .................. .................. .................. ..... 9
ފާސްކުރެވުނު ބަ ޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާ ން .............. .................. .................. ..... 10
މިލްކިއްޔާތުގެ ބަ ޔާާން ...................... .................. .................. .................. .................. ..... 11
މާލީ ޒިންމާތަކުގެގ ބަޔާން .................. .................. .................. .................. .................. ..... 11
މާލީބަޔާނާ ގުޅޭ ތަފުސީލު ނޯޓުތައް ...... .................. .................. .................. .................. ..... 12
ސަ ފުހާ 20 ގެ 1

c
csIfao ggelcrwneje rTwiDao
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއު ނަލްގެ 2010 ވަ ނަ އަ ހަރުގެ މާލީ ބަޔާ ނަށް
އޮ ޑިޓަރ ޖެނެ ރަލްދޭ ރިޕޯޓް
ހ. ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ގާނޫނު ( ގާނޫނު ނަންބަރު )4/2007 ގެދަށުން ކުރެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 2010
ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮއޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ބަޔާންކޮ ށް، އިސްލާޙުކުރަން
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދުދ އިސްލާޙީ ފިޔަވަ ޅު އެޅުއްވުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް
ހުށަހަޅައި، އަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފިައިވާ ކަންތައްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިސްވެރިންނާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން
ފާހަގަކޮށް، މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
މިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.audit.gov.mv ގައި
ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިރިޕޯޓްގައި ބަލާލެވިފައި ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ހިންގި މާލީ
މުއާމަލާތްތަކަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އިތުރުން އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކާގުޅޭގޮތުން 2008 އަދި 2009 ވަނަ އަހަރުގެ
ބައެއް މުއާމަލާތްތަކަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.
މި ރިޕޯޓާއެކު ސަފުހާ 9 އިން 20 ގައި ހިމެނިފައިމިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގައި ނިމުނު
އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި
އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުުގެ ބަޔާނާއި، މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާނާއި، މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނާއި އަދި މިބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ
ތަފުސީލު ނޯޓު ވަނީ މިއޮފީީހުން ބަލައި އޯޑިޓްކުރެވިފައެވެ.
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ 3( ވަނަ ފަންގިފިލިާ)، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: 332 3939 ފެކްސް: 331 6430 އީ -މެއިލް: info@audit.gov.mv
ސަފުހާ 20 ގެ 2

ށ. ހިސާބުތައް ތައްޔާާރުކުރުމުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނނު ނަންބަރު )2/2008 ގެ 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު (14/2008
ގައިވާގޮތުގެ މަތިން، ވަޒީީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މާލީކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިސާބުތައް
ޙަޤީޤަތާއެއްގޮތަށް ޞައްޙަޙކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ތައްޔާރުކޮށް، އެހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް މިއަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލައި
އަދި އޯޑިޓްކުރުމަށް މިއޮފީހަހށް ހުށަހެޅުމަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައއި ޞައްޙަކަމާއި އަދި ފުރިހަމަކަމާއެކު ހަޤީގަތާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި، އެހިސާބުތަކާ
އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި އިތުބާރުހުރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށް
ދެމެހެއްޓުމާއި، އެއްވެސް އޮޅުމެއް އަދި އޮޅުވާލުމެއް، ނުވަތަ ފޮރުވުމެއް ނުހިމެނޭގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި
އެހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި، އަދި ހިސާބު ބެ ލެހެއްޓުމާއި، އަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލުމު ގަ އި
އެއްވެސް އަންދާޒާއެއް ބޭނުން ކުރެވިފައިވާނަމަ އަންދާޒާ ބޭނުންކުރަން ދިމާވި ހާލަތު ރަނގަޅަށް އަންގައިދޭގޮތަށް ހިސާބުތައް
ބަލަހައްޓައި އަހަރީ މާލީބަޔާާން ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ނ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލި އްޔަތަކީ އަހަރީ މާލީބަޔާން އޯޑިޓްކުރުމަށްފަހު އެއާމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތާއި، އޮޑިޓްގައި
ފާހަގަ ކުރެވުނު އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށާއި ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅައި، އަދި
މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. އެހެންކަމުން މިއޮފީހުން މިއަހަރީ މާލީބަޔާން އޯޑިޓްކުރެވިފައިވަނީ
އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް، އެސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒިމުކުރާ މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން މިއަހަރީ
މާލީ ބަޔާނުގައި އޮޅުވާލުންތަކާއި އޮޅުންތައް ހިމެނިފައިނުވާނެކަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއްގައެވެ .
އެގޮތުން އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މިއަހަރީ މާލީބަޔާން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތައް
ހޯދައިގެން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. މިމަސައްކަތް ރާވައި ހިންގާފައިވަނީ ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަމާއި، އަދި ޙަޤީޤަތާ އި
އެއްގޮތަށް ހިސާބުތަށް ބަލަލހައްޓައި އެކުލަވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ މާޙައުލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން، ހިސާބުތަށް ބެލެހެއްޓުމުގަ އި
ގެންގުޅެފައިވާ އުސޫލުތަކާއއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، މުޅި އަހަރީ މާލީބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވާގޮތްވެސް ބަލާ މުޠާލިޢާ ކޮށްގެންނެވެ.
އޯޑިޓްކުރަންޖެހެ ނީ ވަގުތާއި ޚަރަދަށް ބަލައިގެންކަމުން، މިއޯޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި އަހަރުގެ ހުރިހާ މާލީ މުޢާމަލާތު ބެލުމުގެ
ބަދަލުގައި އޯޑިޓް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ހޮވާލެވުނު ބައެއް މުޢާމަލާތު ބަލައި ޗެކްކޮށް އެއިން މުޅި މުއައްސަސާގެ މާލީހާލަތާމެ ދު
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ ލް ދެކޭ ގޮތެއް ނިންމޭގޮތަށެވެ.
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ 3( ވަނަ ފަންގިފިިލާ)، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: 332 3939 ފެކްސް: 331 6430 އީ -މެއިލް: info@audit.gov.mv
ސަފުހާ 20 ގެ 3

ރ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް
މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި މިއޮޑިޓް ރިޕޯޓާއެކު ސަފުހާ 9 އިން 20 ގައި ހިމެނިފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަ ހަ ރީ
މާލީބަޔާނަކީ 31 ޑިސެމްބަބރ 2010 ވަނަ އަހަރަށް ނިމޭ މާލީ އަހަރުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި
އެފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު ގޮގތުގެ ބަޔާނާއި، ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނާއި، މިލްކިއްޔާތު ގެ
ބަޔާނާއި އަދި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނާއި، އެބަޔާންތަކާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ނޯޓުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އިންޓަނޭޝަނަ ލް
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ކޭ ޝް
ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓޓިންގ" އާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ތައްޔާރުކޮށް، ލިބުނުފައިސާއާއި އެފައިސާއިން ކުރެވުނު ހޭދައާއި އަދި ޓްރައިބިއުލަންގެ މާލީ ހާލަތު ތެދުވެރިކަމާއެކު ޙަޤީޤަތާއި
އެއްގޮތަށް ދައްކުވައިދޭ މާލީބަޔާންތަކެކެވެ.
ބ. ގާނޫނާއި ގަވާއި ދަށް އަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއިމެދު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް
މިއޮފީހުން ދެކޭގޮތުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދެއްވާފައިވާ 2010
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޚަރަދުކުރައްވާފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
މަތިން ބަޖެޓުގައި ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި ބަޖެޓްގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފަ އި ވާ
ކަންތައްތަކަށެވެ. އަދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފިޔަވައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގުމުގެ
ކަންތައްތައްވެސް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚޚިލާފަ ށް ކޮށްފައިވާކަމަށް މިއޮފީހުން ދެކޭ ކަންތައްތައް
1. ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު )2/2008 ގެ 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާ ނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު
(14/2008 ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( 2 ގައި ބުނެފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި
މިލްކިއްޔާތާއި، މާލީ ޒިންމާތަކާ ބެހޭ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއިއެކު، ޓްރައިބިއުނަލުން ހަދާ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޯޑިޓްކުރުމަށް ފަހު، އެކުލަވާލެވޭ މާލީބަޔާނެއް، ކޮންމެ އަހަރެއް ގެ
ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ ށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 12 ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން
ފެށިގެން ދައުލަތުުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް (އިޕްސަސް) ތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގާނޫނާއި އިޕްސަސް ގައި ބުނާ
އާމްދަނީއާއި ޚަޚރަދުގެ ބަޔާ ނާއި މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާނަކީ "އެކުރޫއަލް އެކައުންޓި ންގ" ގެ
އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބަޔާންތަކަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް 2010 ވަނަ އަހަރުގެ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުނޓިންގ
ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް
އެކައުންޓިންގ" އާއި އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިސްޓޭންޑަޑްގައި ބުނާ މާލީ ބަޔާންތަކަކީ ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި
އެފައިސާ ޚަރަދުދ ކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި، ބަޖެޓާއި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބާޔާނާއި، މިބަޔާންތަކާއި ގުޅޭ
ނޯޓުތަކެވެ.
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ 3( ވަނަ ފަންގިފިިލާ)، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: 332 3939 ފެކްސް: 331 6430 އީ -މެއިލް: info@audit.gov.mv
ސަފުހާ 20 ގެ 4

2. )ހ). ޓްރައިބިއުނަލްގެ ދާއިމީ މެންބަރުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދީފައިވާއިރު، އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް
ކޮށްފައިވާކަމުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުން ފެށިގެ ން
މާޗް 2010 ގެނިޔަލަށް މެންބަރުންގެ މުސާރައިގެ 45% އަށްވާ ފައިސާ ކޮންމެމަހަކު އެބޭފުޅުން ނަންގަވާފައިވަނީ
އެއްވެސް ރެކޯޑެއް ބެލެހެއްޓުމެއް ނެތިއެވެ. އެގޮތުން ޖުމުލަ 275,904 (ދެލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ
ހަތަރެއް) ރުފިޔާޔ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މެންބަރުން ނަންގަވާފައި ވެއެވެ. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އިތުރުގަޑީ ގެ
ފައިސާއަކީ ރަސސްމީގަޑީގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ގަޑިތަކުގައި ނިކުމެ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ރެކޯޑަށް ބަލައި ދެވޭ
ފައިސާއަކަށްވެފައި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އަކީ މުސާރައާއެކު ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ފައިސާއަކަށް ނުވާތީ،
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނަށް ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި ދީފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ ދެވިގެންވާނެ
ފައިސާއެއްކަމަށް މިއޮފީހުން ނުދެކެމެވެ.
މިމައްސަލަ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވިގެން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރ
7-AUDIT/200/2010/3 ސިޓީއިން 10( މާޗް )2010 މަތީގައިވާގޮތަށް މިފައިސާ ނަންގަވަމުން ގެންދެވުމަކީ
ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށް ދަންނަވައި، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުންނަށް ނެންގެވޭގޮތެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސާފުކުރުމަށް ދަންނަވާފައިވެއެވެ. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިގޮތަށް
އެންގެވުމުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރ 200-VTR/1/2010/5 ސިޓީއިން 17( މާޗް (2010
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ލަފާފުޅަ ކަށް އެދުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަން ބަރ 6/200/2010/ސީބީއޯ(އޭ) 1-
23() މާޗް (20010 ސިޓީއިން ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި
މުސާރައިގެ 45%% ދެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ، މެންބަރަކު އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން
ޖެހިވަޑައިގެންފި ޙާލަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން އެމަސައްކަތް ކުރެއްވި ގަޑިއަކަށްބަލައި، މުސާރައިގެ 45%
އަށްވުރެ އިތުރުނުުވާގޮތަށް ކަމަށެވެ.
ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަ ންބަރ 14( 200-VTR/1/2010/1003 ޖޫން )2010 ސިޓީއިން 28
ޑިސެމްބަރ 2008 އިން 10 އެޕްރީލް 2010 ގެ ނިޔަލަށް މެންބަރުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ
ފިކްސްޑް އޯވަރޓައިމް އެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް
ފޮނުއްވުމުން، މިމިކަމަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ އޮތުމަށްފަހު ދެވަނަފަހަރަށް މިމައްސަލަ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްގައި
ފާހަގަކޮށް އަދިދި އޮޑިޓް އެގްޒިޓް މީޓިންގ ބޭއްވިފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރ
/2011/2ވީޓީއާރް /200-ސީބީއޯ 13( 1- އޮކްޓޯބަރ )2011 ސިޓީއިން މަތީގައިވާ މުއްދަތުގައި މެންބަރުންނަށް
ދެއްވާފައިވާ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއަކީ ފިކްސްޑް އޯވަރޓައިމް (މުސާރައިގެ )45% އެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްވާގޮތަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގަވާފައިވެއެވެ.
(ށ). ބައެއް ޔުުޓިލިޓީ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައްކައި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން
ޖޫރިމަނާވެފައިވާކަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މިޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްފައިވީނަމަވެ ސް
އިހުމާލުވާފަރާތުން މިފައިސާ ހޯދުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އަނބުރާ ޖަމާކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
(ނ). އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 8.09 ގެ (ށ) އަދި (ނ)
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބައެއްފަހަރު 3 ފަރާތަކުން އަގުބަލާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ 3( ވަނަ ފަންގިފިލިާ)، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: 332 3939 ފެކްސް: 331 6430 އީ -މެއިލް: info@audit.gov.mv
ސަފުހާ 20 ގެ 5

)ރ). ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބޭ ފައިސާ ބައެއްފަހަރަށް ރަސީދު ނުހަދާ ބަލައިގެންފައިވާކަމާއި، އަދި ރަސީދު ން
ބަލައިގެންފައިވާ ފައިސާވެސް ބައެއްފަހަރު ދުވަހުފޮތަށް ވައްދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް
3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަކީ އެހެން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ޚިލާފަށް ފުލްޓައި މް މެންބަރުންގެ އިތުރުން ޕާޓްޓައިމް
މެންބަރުން ތިއްބަަވާ މުއައްސަސާއަކަށްވާތީ މިދެންނެވި ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުންގެ ޚިދުމަތް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާ
މިންވަރާއި، އެބޭފުޅުންގެ ހާޒިރީއާއި، އެބޭފުޅުންގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރު
ބެލިބެލުމުގައި މިދެންނެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި
ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ބެލިބެލުމުގައި ޑިސެމްބަރ 2008 އިން މާޗް 2009
ގެ ނިޔަލަށް މިދެންނެވި މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލަހައްޓާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ބަލަހައްޓަން ފައްޓަވާފައިވަނީ އެޕްރީލް 2009 އިން ފެށިގެންނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގައި ގިނައަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ބަލަންހުރުމާއެކުވެސް، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާގޮތުގައި
ޕާޓްޓައިމް ބައްެއް މެންބަރުންގެ ޚިދުމަތް ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވަނީ ބައެއް މަސްތަކުގައި އެންމެ 3 ދުވަހުކަން
ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެ ހުންތަކަށް ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ
ދުވަސްތަކުގެ ރެޯކޯޑް ބަލަހައްޓާފައި ނެތްކަމާއި، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން އެކަށީގެންވާ
ގޮތެއްގައި ހާޒޒިރުވެފައިނުވާކަން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގެންހުރުމާއި، ބައެއްއަޑުއެހުންތަކަ ށް
ވަގުތުދެވެން ނެތްކަމަށް ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން އެންގުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް އަޑުއެހުންތައް ކެންސަލްކުރަން
ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން މި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުން ހިމެނޭ
ޕެނަލްތަކުން ބައްލަވާ މައްސަ ލަތައް ދިގުލައިގެންގޮސްފައިވާތީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން
ޕެނަލް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވާކަން މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއް ޔާތަކުން އެނގެއެ ވެ.
ޕާޓްޓައިމް މެންބަބަރުންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބިފައި ނުވާއިރުވެސް އެބޭފުޅުންގެ މެންބަރުކަމުގެ
މުއްދަތުގައި ޖުމުމލަ 350,271 (ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ އެކެއް) ރުފިޔާ މުސާރައިގެ
ގޮތުގައި ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ޅ. އިޞްލާޙުކުރަން ލަަފާދިން ގޮތް
2011 .1 ވަނަ އައަހަރުން ފެށިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު )2/2008 ގެ 1 ވަނަ
އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގާ ނޫނު (ގާ ނޫނު ނަންބަރު )14/2008 ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) 2 އާއި ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 12 ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާމްދަނީއާއި، ޚަރަދާއި، މިލްކިއްޔާތާއި،
މާލީޒިންމާތަކާއިބެބހޭ ހިސާބުތައް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑް ބޯޑުން ނެރެ
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭ ންޑަޑްތަކާއި އެއްގޮތަށް، އެކްރޫ އަ ލް
ބޭސިސްއަށް މާލީީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މެނޭޖްމަންޓު ކޮމެންނޓް
ގަވާއިދެއްގެ ސިފައިގައި ރަސްމީކޮށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާ އިދުގެ ބާބު 12 ޝާއިޢުކޮށްފައި ނެތުމާއި، ރަސްމީ
ސިފައެއްގައި އެއއަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭކަން ޓްރައިބިއުނަލަށް އެނގިފައި ނެތުމުން މިގަވާއިދަށް އަމަލުކުރެވިފައި
ނުވަނީކަމަށް. ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ގާނޫނާއި ގަ ވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާނެކަމަށް.
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ 3( ވަނަ ފަންގިފިިލާ)، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: 332 3939 ފެކްސް: 331 6430 އީ -މެއިލް: info@audit.gov.mv
ސަފުހާ 20 ގެ 6

2. (ހ(. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 4 ގެ 4.20 ގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސްކަހަލަ ރެކޯޑެ އް
ބެލެހެއްޓުމެއްނެތި މެންބަރުންނަށް ދެއްވާފައިވާ އިތުރުގަޑީ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް
ޖަމާކުރެއްވުން. އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އިތުރުގަޑީގެ ގޮތުގައި ދެވޭފައިސާއަކީ ރަސްމީގަޑީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތު ގެ
އިތުރުން އެހެން ގަޑިތަކުގައި މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އަދި އެމަސައްކަތް ކުރާގޮތުގެ ރެކޯޑަށް ބަލައިގެން
ދެވޭ ފައިސާއަކަށްވާތީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ހަމަޖައްސާއިރު އެއީ ރެކޯޑެއްނެތި ފިކްސް ޑް
އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަނުޖެއްސުން.
މެނޭޖްމަ ންޓްގެ ކޮމެން ޓް
މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް 2008 ޑިސެމްބަރ ގައި ހަމަޖެހިގެން އައިސްފައިވާއިރު އޯވަރޓައިމް،
މުސާރައިގެ 45% ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައި އޮތް އޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން ދެކިފައިވަނީ ފިކްޑް އޯވަރޓައިމް އެއްގެ
ގޮތުގައި ކަމުން އެގޮތަށް މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ދެވެމުން އައިސްފައިވަނިކޮށް 2009 ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން
އެކަން ފާހަގަކުރެއްވުމާއި އަދި މެންބަރުންގެ މަސައްކަތުގަޑި ކަނޑައެޅިފައިނުވާތީ އިތުރުގަޑި ހިސާބު ކުރުމުގައި
މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން، އޯވަރޓައިމް އާއި އިތުރު އެލަވަންސްގެ ނަމުގައި އިނާޔަތް ދިނުމުގެ
ބަދަލުގައި މުސާރާއާއިއެކު ސަރވިސް އެލަވަންސެއް ދިނުމަށް ޓަރައިބިއުނަލަށް ފެންނަކަންމަށް ނަންބަރ
04( 200-VTRR/13/2009/32 އޯގަސްޓް )2009 ސިޓީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީއަށާއި، ނަންބަރ 200-VTR/01/2010/05 ސިޓީއިން 17( މާރޗް )2010 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އޮފީހަށް ދެންނެވުުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީކަމަށް.
މެންބަރުންގެ އިއިތުރުގަޑީގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 7-AUDIT/200/2010/3 ނަންބަރު
ސިޓީގައިވާ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރ 200-VTR/01/2010/05 ސިޓީއިން 17( މާރޗް
)2010 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ދަންނަވައި އަދި 11 އެޕްރީލް 2010 ވަނަ ދު ވަ ހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއެކު މިކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމަށް. މިގޮތުން އިތުރުގަޑި ނުހިމެނޭގޮތަ ށް
މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް 11 އެޕްރީލް 2010 އިން ފެށިގެން އަލު ން ހަމަޖައްސަވާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު 27( 1-(A)CBO/200-TVR/2010/1005 ޖޫން )2010
ސިޓީއިން އަންގަވާފައިވާތީ 11 އެޕްރީލް 2010 އިން ފެށިގެން މިމައްސަލައަށް ހައްލެއްގެނެވިފައިވާކަމަށް. އަދި
މިމައްސަލާގައި މިމުއްދަތުގެ 29( ޑިސެމްބަރ 2008 އިން 10 އެޕްރީލް 2010 އަށް) ކުރީގެ އިތުރުގަޑީ ގެ
ފައިސާއަކީ ފިކްސްޑް އޯވަރޓައިމްގެ ގޮތުގައި 45% ހަމަޖައްސަވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ނަންބަރު
/2011/2ވީޓީއާރް /200-ސީބީއޯ 13( 1- އޮކްޓޯބަރ )2011 ސިޓީއިން އަންގަވާފައިވާތީ އޮޑިޓަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި
މެންބަރުންގެ އިތުތރުގަޑީގެ މައްސަލަވަނީ ހައްލުކުރެވިފައިކަމަށް.
(ށ). ޖޫރިމަނާވުވުމުގެ ކުރިން ބިލްތަކަށް ފަ އިސާ ދައްކައި ޚަލާ ސްކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމާއެކު މުވައްޒަފުން ގެ
އިހުމާލުން ބިލްތަކަށް ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން މެދުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި، ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަ ލު
ދައުލަތުގެ މާލިއްއޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 2.06 ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިހުމާލުވި މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން ހޯއްދަވައި ދައުލަތުގެ
މާލިއްޔާއަށް ޖަމާކުރެއްވުން.
މެނޭޖްމަ ންޓްގެ ކޮމެން ޓް
ކުރިއަށް އޮތްތަނުނުގައި ބިލްތައް ދެއްކުމުގައި ބިލްތައް ޖޫރިމަނާ ނުވާނެފަދަގޮތަކަށް ބިލަށް ފައިސާ ދައްކަވާނެކަމަށް.
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ 3( ވަނަ ފަންގިފިލިާ)، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: 332 3939 ފެކްސް: 331 6430 އީ -މެއިލް: info@audit.gov.mv
ސަފުހާ 20 ގެ 7

(ނ). ޓްރައިބިއުނަލަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 8.09 ގެ (ށ)
އަދ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްފަހަރާ ގަންނަތަކެތީގެ އަގު 1,000 (އެއްހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނަމަ،
އެވަގުތެއްގައި އެފަދަތަކެތި ބާޒާރުގައި ގަންނަ ން ލިބެންހުންނަ އަގުތަކަށްބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ގަތުމާއި،
އެއްފަހަރާ ގަންނަަ ތަކެތީގެ އަގު 1,000 (އެއްހާސް) ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 25,000 (ފަންސަވީސްހާސް) ރު ފި ޔާ
އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާާނަމަ އެފަދަތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ތިންފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަގުހޯދުމަށްފަ ހު
ދައުލަތަށް އެންމެމ ފައިދާބޮޑުވާގޮތަށް ބަލައިގެން ތަކެތިގަތުން.
މެނޭޖްމަ ންޓްގެ ކޮމެން ޓް
އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމުގައި ވަކި ބްރޭންޑެއް ނުވަތަ ކޮލިޓީއެއްގެ ތަކެތި އެންމެ ތަނަކުން ލިބެން ހުރިނަމަ
އެހެން ތަންތަނުނން އަގު ނުބެލިވާނެކަމަށް. އަދި ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުގެ ތަކެތި ލިބެންހުންނަނީ އެއްފަރާތަކުންކަމަށް
ވާތީކަމަށް.
(ރ(. ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ބާބު 1 ގެ 1.01 ގެ )ށ( އަދި 1.02 ގެ )ހ(
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިނިް ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ރަސީދަކުން ބަލައިގަނެ ދުވަހުފޮތަށް ދުވަހުން ދުވަހަ ށް
ވެއްދުން.
މެނޭޖްމެންޓްގެ ކޮމެން ޓް
ކުރިމަގުގައި މިކަމަށް ސަމާލުވާނެކަމަށް.
3. ކުރިއަށް އޮތްތަތނުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން ތިއްބަވާނަމަ ފުލްޓައިމް މެންބަރުންގެ ހާޒި ރީ
ބަލަހައްޓާ އުސޫލުުން ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަސްތަކާއި ހާޒިރުވި ދުވަސްތައް އެނގޭގޮތަށް ހާޒިރީގެ
ކަންތައްތައް ބެބލެހެއްޓުން. ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން ހިމެނޭ ޕެނަލްތަކުން ބައްލަވާ މައްސަލަތައް ތާވަލުކުރެވޭ
ދުވަސްތަކާއި، މމިމެންބަރުންނަށް އަޑުއެހުންތަކަށް ވަގުތުދެވެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކުރެވޭ ދުވަސްތަކުގެ
ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމާއި، މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޕެނަލް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ ރެކޯ ޑް
ބެލެހެއްޓުން.
މެނޭޖްމަ ންޓްގެ ކޮމެން ޓް
މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރެވިފައިވަނީ ވަޒީފާއާއިބެހޭ ގާނޫނާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް. މާޗް 2010
އިން ފެށިގެން ޕާޓްޓައިމް މެންބަރުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ނެތުމުން މިމައްސަލަ އިތުރަށް ދިމާނުވާނެކަމަށް.
25 ޛުލްޤަޢިދާ 1432
23 އޮކްޓޯބަރ 2011
ނިޔާޒް އިބްރާހީމް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
ޣާޒީ ބިލްޑިންގ 3( ވަނަ ފަންގިފިިލާ)، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: 332 3939 ފެކްސް: 331 6430 އީ -މެއިލް: info@audit.gov.mv
ސަފުހާ 20 ގެ 8

ވަޒީ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލީބަޔާން
2010

ވަޒީ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާން
31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގެ ނިޔަލަށް
ޕަބްލިކް ޕަބްލިކް
ބޭންކް އ/ކ ބޭންކް އ/ކ
ނޯޓް 2009 2010
ލިބުނު ފައިސާ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓު ން ނެ ގި 5,368,226 5,427,163 3
ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ 4,301 23,612 4
އެހީގެގޮތުގައި ލިބު ނު ‐ ‐
ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމު ލަ 5,372,527 5,450,775
ކުރެވުނު ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު 2,964,630 3,564,502 5
ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު 49,251 47,998 6
ޕެންޝަނާއި އަދި ވަ ކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮ ތުން ދޭ ފައިސާ 60,625 7 ‐
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ދާދތަކެތީގެ އަގު 185,620 153,164 8
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަ ރަ ދު 1,110,961 1,208,178 9
ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 3,082 3,876 10
މަރާމާތުކުރުމާއި ބެ ލެ ހެއްޓުމުގެ ޚަަރަ ދު 85,880 15,760 11
ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު 968,923 372,507 12
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ނޭންސް އެ ންނޑް ޓްރެ ޜަރީއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ (ޓްރާންސްފަރ) 4,179 23,612 13
ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ 5,372,526 5,450,222
ލިބުނު ފައިސާއިން ހޭދަކުރެވުނުވަރު ކަނޑާ ބާކީ 1 553
މި މާލީބަޔާނުގައިވާ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަ ލުން މިހިސާބުތަކު ގައި އެއްވެސް އޮޅުމެއް ނުވަތަ އޮޅުވާ ލުމެއްނެތި ޙަޤީޤަތާ އި
އެއްގޮތަށެވެ. އެކަމަށް މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަނީ:
މަރިޔަ މް ނާ ޒިމާ މުޙައްމަދު އަ ޙުމަދު ތުއްތު ސީދީ
ރައީސާ ނައިބް ރައީސް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 9

ވަޒީ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން
31 ޑިސެމްބަރު 2010 ގެ ނިޔަލަށް
އެކަށައެޅިބަޖެޓް އެކަށައެޅި ބަޖެޓް
ފައިސާއާއި އާމްދަނީ/ ފައިސާއާއި އާމްދަނީ/
ބަޖެޓް ހޭދަ ކުރެވުނު ފައިސާ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ
ނޯޓް 2009 2010 2010
ލިބުނު ފައިސާ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެ ޓް 7,126,924 5,961,645 5,961,645 3
ދަޢުލަތުގެ އާމްދަނީ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ 4 ‐ 4,301 23,612
އެހީގެގޮތުގައި ލިބު ނު ‐ ‐ ‐
ލިބު ނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ 7,131,225 5,985,257 5,961,645
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަަރަ ދު 2,964,630 3,564,502 3,583,211 5
221 ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު 49,251 47,998 50,810 6
213 ޕެންޝަނާއި އަދި ވަ ކި ޚުިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 60,625 62,355 7 ‐
222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށްް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު 185,620 153,164 238,700 8
223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާވ ޚި ދުމަތުގެ ޚަ ރަދު 1,110,961 1,208,178 1,266,680 9
225 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 3,082 3,876 22,600 10
226 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެ ލެ ހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 85,880 15,760 30,600 11
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ނޭންސް އެންޑް ޓްރެ ޜަރީއަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ (ޓްރާންސްފާ) 13 ‐ 4,179 23,612
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ 4,403,603 5,077,715
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ނުހިމަނާ ހުރި ބަޖެެޓް ބާކީ 2,727,622 907,542
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
423 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު 968,923 372,507 706,689 12
ޖުމު ލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ‐ 968,923 372,507
ޖުމު ލަ ބަޖެޓް ބާކީ ‐ 1,758,699 535,035
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 10

ވަޒީ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން – އެސެޓްސް
31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގެނިޔަލަށް
ނޯޓް 2009 2010
ދިގުމުއްދަތަށް ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދާ
އިމާރާތާއި، ޕްލާންޓް އަދި އިކްވިޕްމަން ޓް 967,163 1,337,910 14
ކުރުމު އްދަތުގެ އެސެޓްތައް
ނަގުދު ފައިސާއާއި ނަގުދު ފައިސސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެ ތި 1 553 15
ނުދެއްކިވާ ބިލްތައް ދެއްކުމަށް ބބޭ ނުންވާ ފައިސާ 6,621 16 ‐
މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމުލަ 967,164 1,345,084
މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން – ލައިބިލިޓީސް
31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގެނިޔަލަށް
މާލީ ޒިންމާތައް ނޯޓް 2009 2010
ފައިސާ ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަ އް 6,621 16 ‐
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި ނޭންސް އެންޑް ޓްރެ ޜަރީ އަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ބާ ކީ 1 553 15
ހަރުމުދާ ތަމްސީލުކޮ ށްދޭ ރައުސްމާމލު 967,163 1,337,910 14
މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމުލަ 967,164 1,345,084
 ސަފުހާ 12 އި ން ޞަފްޙާ 20 އަށް ހިމެނިފައިވާ މާލީ ބަ ޔާނާގުޅޭ ނޯޓްތަކަކީ މިމާލީބަ ޔާނުގެބައެއްކަމާ އި މާލީ ބަޔާން ފުރި ހަމަ ވާނީ މިނޯޓުތަކާއެކު ވިދާޅުވުމު ން
ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެ ވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 11

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
މާލީ ބަޔާން ތަކާއިގުޅޭ ނޯޓުތައް (ރުފިޔާއިން)
31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގެ ނިޔަލަށް
1. ތަޢާރަފު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އުފެދުނީ 07 އޯގަސްޓް 2008 ގައި ތަޞްދީޤް ކުރެވުނު ގާނޫނު އަސާސީގެ 25 ވަނަ
މާއްދާއާއި 37 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހައްޤުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންނަށް
ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށްޓަކާާ، އެކުލަވާލެވުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު )2/2008 ގެ 10 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާން
ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މމަތިން 29 ޑިސެމްބަރު 2008 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާ ގާއިމު ކުރެއްވި މުއައްސަސާގެ
ގޮތުގައެވެ. މިމުއައްސަސާ އެކުލެވިގެންވަނީ 7 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމަށް
ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ.
2. ހިސާބު ބަލަހައްޓަޓއި އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތަކާއި ހަމަތައް
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު ސިޔާސަތުތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީއެވެ. ހުރިހާ އަހަރެއްގެ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުމުގައި މިސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ބޭނުންކުރެވިފައިވެއެއވެ. އެނޫން ތަފާތު ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
2.1 އަހަރީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާ ސް
މިމާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން
ނެރެ ޝާއިޢުކޮށްށފައިވާ "ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ކޭޝް ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ" ސްޓޭންޑަޑް އާއި
އެއްގޮތަށެވެ.
ޚަރަދު ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާ ނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު )2006/3 ގައިވާ ގޮތަށް،
2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ފައިސާ ދައްކައި އަދާކޮށްފައިވާ، 2010 ގައި ހިނގާފައިވާ، ޚަރަދުތައް
ހިމަނައިގެންނެވެ.
" "
ފައިސާ ލިބުނު ގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން 2010 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޚަރަދުތަކަށް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގޭ ފައިސާ ފި ޔަވައި
ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބޭ ނުވަތަ ބަލައިގަންނަ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއެއް ކަމުން މިފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި ޖަމާނުކުރެވި ހުރި ފައިސާ
މިނިސްޓްރީ އޮފްް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 12

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
ޓްރައިބިއުނަލަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާވެސް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ކޭޝް ބޭސިސްއިން އެފައި ސާ
ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން
އަހަރު ނިމުނުއިރުު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބެންޖެހޭ، ނުލިބިހުރި ފައިސާ މިހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއް ނުވާނެއެވެ.
މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އަގުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ހިސްޓޮރިކަލް ކޮސްޓް ކޮންވެންޝަން" އާއި
އެއްގޮތްވާގޮތުން އެމުޢާމަލާތެއް ހިނގިއިރުގެ އަގު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. މިގޮތުން ހަރުމުދަލާއި، އަދި އެހެން
އަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި ރައުސްމާލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެއެއްޗެއް ހޯދިއިރުގެ އަގުގައެވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް
އުނިކޮށްފައި ނުވާާނެއެވެ.
2.2 ބޭރު ފައިސާއިން ހިންގޭ މުޢާމަލާތު
މާލީ ބަޔާނުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ތަކެތި އަގުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާ އިންނެވެ. އެއީ ދިވެހި
ރުފިޔާއަކީ ޓްރައއިބިއުނަލުގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ފައިސާކަމުގައިވާތީއެވެ. އަދި ބޭރުފައިސާއިން 2010
ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ހިންގާފައި ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ޓިކެޓްދީގެން ހިންގި
ދެވޯކްޝެޕެއްގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ބައިވެރިވެ އޭގެ މަންފާ ލިބިގެންފައިވާނެއެވެ.
2.3 ޓްރައިބިއުނަލަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދުނު ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދުނުތަކެތި
ޓްރައިބިއުނަލް ހިހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ގަތްއަގުގައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން
ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާތަކެތިވާނީ ކެޕިޓަލައިޒް ނުކޮށް ، ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައެވެ. އަދި ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ
އެތަކެތި ގަތުމުންކަމަށާއި، އެތަކެތި ބޭނުން ކުރެވުމުން ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޭނުންނުކޮށް
ހުރި ތަކެތި ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައެއްނުވާނެއެވެ.
2.4 ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުމާއި މިރިޕޯޓްގެ ތާރީޚާއި ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތައް
ފާއިތުވި އަހަރު ނިމުމާއި މިރިޕޯޓުގެ ތާރީޚާއި ދެމެދު ހިނގާފައިވާ މައިގަނޑު މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއިން،
މިމާލީބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއްވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
2.5 މާލީ ޒިންމާތައް
މާލީ ޒިންމާތައް ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނީ އޭގެ އަގުގައެވެ. 31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގެ ނިޔަލަށް އަގު އަދާނުކުރެވި
ހުރި ޚަރަދުތަކަކީ 2010 ވަނައަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކުރެވި އަދި 2011 ޖެނުއަރީ މަހު އަގު އަދާނުކުރެވި ހުރި
ޚަރަދުތަކެވެ. އައދި މިޚަރަދުތަކަށްވާ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި މިލްކިއްޔާތު ގެ
ބަޔާނުގައި ހިމަނާާފައިވާނެއެވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 13

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
2.6 އާމްދަނީ
އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ
ދައުލަތުގެ އާމްދަަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ފައިސާއެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު ލިބެންޖެހޭ، ނަމަވެސް ނުލިބި ހުރި،
އެއްވެސް ފައިސާއެއް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ މުސާރައިން އުނިކުރެވޭ
ގަޑީލާރި ފައިސާއަކީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 2.05
ގެ (ހ) ގައި ބަބޔާންކޮށްފައިވާތީ ޖުމުލަ 5,705 (ފަސްހާސް ހައްސަތޭކަ ފަހެއް) ރުފިޔާ މުވައްޒަފުންގެ އަސާ ސީ
މުސާރައިން އުނިކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިފައިސާއަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިގަންނަ ނަގުދު ފައިސާއެއް ނޫންކަމުން
" "
ފައިސާ ލިބުނޮުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި އާމްދަނީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިނުވާނެއެވެ. އަހަރު
ނިމުނު އިރު މި ޓްޓރައިބިއުނަލަށް ލިބެންޖެހޭ ނަމަވެސް ނުލިބިހުރި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވާނެއެވެ.
2.7 ލިބުނުފައިސާ
" " 2010
ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން ގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަ ނީ ވަ ނަ އަހަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިޖިލީހުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ފައިސާއާއި އެހެނިހެން
ގޮތްގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ފައިސާ
ފިޔަވައި އެކި ގޮތްގޮތުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބޭނުންތަކަށް
ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފައިސާއެއް ނޫންކަމުން މިފަދަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ކޮންސޮލިޑޭޓެޓް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު މިގޮތަށް ޖަމާނުކުރެވިހުރި
ދައުލަތުގެ އާމްދަަނީގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގެ ނިޔަލަށް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ތިޖޫރީގައި ޖުމުލަ 30,826 (ތިރީސްހާސް އައްސަތޭކަ ސައްބީސް) ރުފިޔާގެ ޗެކް ހުއްޓެވެ.
މިފައިސާއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ 896 ރުފިޔާގެ ޗެކަކާއި ޕެންޝަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ދައްކަންޖެހޭ 29,930 (ނަވާވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް) ރުފިޔާގެ ޗެކެކެވެ. މިއީ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަތް ނަގުދު ފައިސާ ނޫންކަމުން "ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރިގޮތުގެ ބަޔާން" ގައި މިފައިސާ
ހިމަނާފައި ނުވާނެއެވެ.
2.8 ޓްރާންސްފަރ
ޓްރާންސްފަރގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ދައްކާފައިއެވަނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ
ގޮތުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރްޜަރީގެ
ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވުނު އަދަދެވެ. މާލީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެ ޑް
ރެވެނިއު ފަންޑަށްް ޓްރާންސްފަރ ނުކުރެވިހުރި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޓްރައިބިއުނަލްގައި
ނުވާނެއެވެ.
2.9 ނަގުދު ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިސާބުތަކުގައި ދައްކާފައި އެވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ގެންގުޅޭ ޕެޓީކޭޝް ފައިސާއެވެ.
މިފައިސާއަކީ ކޮންމެ މާލީއަހަރެއް ނިމުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ
ފައިސާއެއް ނޫނެނވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 14

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
2.10 ކުރީ އަހަރުގެ ހިސިސާބުތައް (ކޮމްޕެރެޓިވްސް)
މިމާލީބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކާއި އެއަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަހަރީ ބަޖެޓްގެ
ތަފްސީލާއި، 20009 ވަނަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކެވެ.
2.11 ބަޖެޓްގެ މަޢުލޫމާތު
މި ހިސާބުތަކުގައި އެކުލެވިފައިވާނީ 2010 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމުލައަށް ބަދަލު
ނާންނަގޮތަށް އެއްކޯޑުން އަނެއްކޯޑަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ އެންމެފަހުގެ ބަޖެޓެވެ. ނަމަވެސް 2010 ވަނަ އަހަރު
ޓްރައިބިއުނަލަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރެވި ބަޖެޓްގެ އިތުރަށް 54,356 (ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް
ހަޔެއް) ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތު ގަ އި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ.
3. ރައްޔިތުންގެ މަޖިޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ
ބަޖެޓު ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010 2010
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 2,964,630 3,564,502 3,583,211
ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދު 49,251 47,998 50,810
ޕެންޝަނާއި އަދި ވަ ކި ޚިދުމަތަކަ ށްށ ނޫން ގޮތުން ދެވޭ ފައިސާ 60,625 62,355 ‐
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު 185,620 153,164 238,700
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ދުމަމތުގެ ޚަ ރަ ދު 1,110,961 1,208,178 1,266,680
ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކު ރެވޭ ޚަރަދު 3,082 3,876 22,600
މަރާމާތުކުރުމާއި ބެ ލެ ހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 85,880 15,760 30,600
ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކު ރާ ޚަރަ ދު 968,923 372,507 706,689
އަތްމަތީ ފައިސާ ‐ (121) 553
ޖުމުލަ 5,368,226 5,427,163 5,961,645
4. އާމްދަނީގެ ގޮތުގަގއި ލިބުނު ފައިސާ
ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010
މައްސަލަ ނިމުނު ގޮ ތުގެ ރިޕޯޓް ވިއިްކައިގެ ން ލިބު ނު 4,301 23,612
ޖުމުލަ 4,301 23,612
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 15

ވަޒީ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
5. މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު
ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010 2010
މުވައްޒަފުންގެ މުސާ ރަ 1,633,190 2,216,839 2,218,631
މުވައްޒަފުންގެ އިތުރު ގަޑީ ފައިސާ 285,447 126,356 130,454
ރަމަޟާން މަހު ގެ މު ނާޞަބަތުގައި ދޭ އިނާ ޔަތް 52,732 74,980 75,606
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމު ގެ ގޮތުންދޭ ޚާޚއްސަ އެލަވަން ސް 993,261 499,665 499,665
މުވައްޒަފުންނާއި މު ވައްޒަފުންގެ އަނނބިދަރިންގެ ލިވިންގ އެލަ ވަންސާއި ފެމިލީ އެލަ ވަންސް 360,549 360,549 ‐
ފޯނު އެލަވަންސް 15,112 15,112 ‐
ސަރވިސް އެލަވަންސް 267,683 267,683 ‐
އެހެނިހެ ން ގޮތްގޮތު ން މުވައްޒަފުންނަނށް ދޭ ފައިސާ 3,318 15,511 ‐
ޖުމުލަ 2,964,630 3,564,502 3,583,211
6. ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010 2010
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަ ގުންން ކުރާދަތުރު ޚަރަދު 38,607 26,309 28,800
ރާއްޖއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަރަރ ދު 10,356 19,635 19,010
އެހެނިހެ ން ދަތުރު ޚަރަދު 288 2,054 3,000
ޖުމުލަ 49,251 47,998 50,810
7. ޕެންޝަން ފައިސާ
ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010 2010
ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 60,625 62,355 ‐
ޖުމުލަ 60,625 62,355 ‐
8. އޮފީސް ހިންގުމުގެެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010 2010
ލިޔެކިޔުމާ އި ބެހޭގޮ ތު ން ހޯދޭ ތަކެތި 117,776 118,974 180,000
އިންފޮމޭޝަން ޓެކް ނޮލޮޖީއާއި ބެހޮޭގޮ ތުން ހޯދޭތަކެތި 8,935 2,930 10,000
ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭ ނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީ ނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި 762 280 4,800
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 16

ވަޒީ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010 2010
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައިއި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައި ފަދަ ތަކެތި 690 50 2,000
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭ ގޮ ތުން ހޯދޭ ތަކެތި 9,347 3,335 4,000
ސްޕެއާރ ޕާރޓްސްގެ ގޮތުގައި ހޯދޭދ ތަކެތި 13,500 15,500 ‐
ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި 12,015 9,163 9,600
ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 9,050 2,169 6,000
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެ ތި 1,163 4,600 ‐
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި، އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަ ށް ‐ ‐ 26,180
އެހެނިހެ ން ގޮތްގޮތު ން ހޯދޭ ތަކެ ތި 865 1,600 2,200
ޖުމުލަ 185,620 153,164 238,700
9. އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010 2010
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު 65,049 21,567 65,800
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 72,069 113,256 114,000
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދދިނުމަ ށް ކުރާ ޚަރަދު 6,810 9,552 10,800
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޚަރަދުދ 42,514 68,640 66,480
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކު ލި 822,560 888,000 888,000
ތަކެތީގެ ކުލި 500 ‐ ‐
ޢިމާރާތާއި ތަންތާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެބލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ‐ ‐ 1,600
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގެގެ ޚިދު މަތަށް ދޭ ފައިސާއާއި ކުނީ ފީ 17,654 29,420 31,200
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 1,786 1,087 2,100
ޢިއުލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު 34,401 26,966 32,000
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 1,745 804 1,000
ޖަލްސާ އަދިސެ މި ނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 3,392 34,459 36,800
އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަ ތު ފާހަގަކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަ ދު ‐ ‐ 5,664
ކޮންސަލްޓެންސީ ޚި ދުމަތާއި، ތަރުޖަޖމާކުރު ންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ދޭ ފައިސާ ‐ ‐ 9,500
މެހުމާނު ންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 217 427 4,000
އިންޝުއަރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން 26,000 14,000 14,000
ޖުމުލަ 1,110,961 1,208,178 1,266,680
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 17

ވަޒީ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
10. ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010 2010
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ އާއި ސސްޓަޑީ ޓުއަރގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު 7,000 ‐ ‐
ވާރކްޝޮޕްފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 3,082 3,876 10,000
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެ ކިއެކި ޓްރެއިނިި ންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަ ށް ދޭ ފައިސާ 3,100 ‐ ‐
އޮފީސް މުވައްޒަފުން ނަށް ޚާއްސަކޮށްށގެން ހިންގޭ ޓްރެއިނިންގ ޚަރަދު 2,500 ‐ ‐
ޖުމުލަ 3,082 3,876 22,600
11. މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން
ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010 2010
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަ ށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން ‐ ‐ 53,600
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބެ ނުންތަކަަށް ބި ނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާ ތުކުރުން 29,330 6,700 17,500
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރު ން 500 ‐ ‐
މެޝިނަރީއާއި އިކްވި ޕްމަންޓްސް މަަރާމާތުކުރުން 500 9,060 11,600
ކޮމްޕިއުޓަރސޮފްޓްވެއަރ މަރާމާތުތކުރު ން ‐ ‐ 900
އެހެނިހެ ން އިކްވިޕް މަ ންޓް މަރާމާތުކުރު ން ‐ ‐ 1,550
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެ ތި މަރާމާތު ކުކރު ން 1,000 ‐ ‐
ޖުމުލަ 85,880 15,760 30,600
12. އޮފީސް ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ބަޖެޓް ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010 2010
ފަރނީޗަރ އާއި ފިޓިންގްސް 335,551 70,950 94,050
ޕްލާންޓް މެޝިނަރީ އާއި އިކްވިޕްމމަންޓް ސް 495,073 8,300 141,500
ރެފަރަންސް ފޮތް 46,859 ‐ 2,300
މުއާޞަލާތުގެ ތަކެތި 129,549 3,000 53,000
ކޮމްޕިއުޓަރސޮފްޓްވެއަރ 4,690 179,160 220,980
އައި.ޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދޭ ހާޑްވެވއަރ 109,337 143,500 ‐
އެހެނިހެ ން އިކްވިޕް މަންޓްސް 5,000 ‐ ‐
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެ ތި 1,760 1,760 1,800
ޖުމުލަ 968,923 372,507 706,689
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 18

ވަޒީ ފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
13. މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ޖަމާކުރި
ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010
މައްސަލަ ނިމުނު ގޮ ތުގެ ރިޕޯޓް ވިއިްކައިގެ ން ލިބު ނު 4,179 23,612
ޖުމުލަ 4,179 23,612
14. އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ (ފިކްސްޑް އެސެޓްސް)
އަހަރު ނިމުނު އިރު
އަހަރު ފެށުނު އިރު 2010 ގައި 2010 ގައި
ހުރި ތަކެތި
ހުރި ހޯދުނު ވިއްކާލެވުނު/ގެއްލުނު
(ގަތް އަގުގައި)
ފަރުނީޗަރާއި، ފިޓިންގްސް 70,950 335,551 ‐ 406,501
ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަން ޓް 8,300 495,073 ‐ 503,373
ރިފަރެންސް ފޮތް 2,300 ‐ ‐ 2,300
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެ ތި 3,000 129,549 ‐ 132,549
ކޮމްޕިއުޓަރސޮފްޓްވެއަރ 179,160 4,690 ‐ 183,850
އައިޓީ ހާރޑްވެއަރ ‐ 109,337 ‐ 109,337
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެ ތި ‐ 1,760 1,760 ‐
ޖުމުލަ 1,337,910 1,760 372,507 967,163
15. ނަގުދު ފައިސާއާއި ނަގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި
ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010
31 ޑިސެމްބަރ 2010 ގެ ނި ޔަލަލަށް ތިޖޫ ރީގައިހުރި ޕެޓީކޭޝް ފައިސާ (121) 553
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ފައިސާ (ރިޕޯޓް ވިއްކައިގެން ލި ބުނު) ‐ 122
ޖުމުލަ 1 553
16. ނުދެއްކިވާ ބިލްތަތއް ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
ޚަރަދު ޚަރަދު
2009 2010
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހި އުމަން ރިސޯސސަސްއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ސްކޯ ލަރޝިޕް ފައިސާ 2,688
‐
ޑޭ ކޫލްގެ ބިލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ( އެއާކޮންޑިޝަން މަރާމާތުގެ އަގު() 1,500 ‐
ދިރާގު ޖެނުއަރީ 2010 ގެ ބިލަށްވވާ ފައި ސާ 2,433 ‐
ޖުމު ލަ 6,621 ‐
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 19

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
2010 ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބު (ރުފިޔާ އިން)
17. ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ލިބުނު އެހީއިން ހިންގުނު މު ޢާމަލާތްތައް
އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުން އޭ ޝިއާ ޕެސިފިކް ރީޖަންގެ ޖަޖުންނާއި އާބިޓްރޭޓަރުންނަށް،
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ މެލްްބަންގައި، 03 މެއި 2010 އިން 07 މެއި 2010 އަށް ބޭއްވުނު ކޮންފަރެންސާއި ޓްރޭނިންގ
ޕްރޮގްރާމްގައި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ޝަބާބު ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުގެ ޓިކެޓާއި އެކޮމަޑޭޝަން
ހަމަޖައްސަވައިދެއްވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފަރާތުންނެވެ. މިޚަރަދުގެ ތަފް ޞީ ލް
މިޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
ސިންގަޕޯރގައި ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕް
2010 އޮކްޓޯބަރ 04 އިން 06 އަށް ސިން ގަޕޯރގައި ބޭއްވުނު ސިންގަޕޯރ ކޯޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ އޭޝިއާ
ޕެސިފިކް ކޯޓްސް ކޮންފަރެންސްގައި ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާލިޔާ ޙަނީފް ބައިވެރިވެ
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވީ ސިންގަޕޯރގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ
ފަރާތުންނެވެ. މި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް މިޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް، ދިވެހިރާއް ޖެ ސަފުހާ 20 ގެ 20